

# City of Shoreline

Public Works

17544 Midvale Ave N

Location : 5 Ave NE

Cross-St : N 172 St

Site:

Date: 04/23/05

Direction : s/o

Direction: NB

| Begin Time   | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|--------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM        | 43    | 0        | 1         | 3         | 1         | 2         | 10        | 6         | 4         | 4         | 7         | 3         | 1         | 1         | 32  |
| 01:00        | 69    | 1        | 0         | 2         | 1         | 7         | 17        | 13        | 13        | 9         | 5         | 0         | 0         | 1         | 31  |
| 02:00        | 13    | 0        | 0         | 0         | 1         | 0         | 3         | 2         | 2         | 3         | 2         | 0         | 0         | 0         | 32  |
| 03:00        | 16    | 0        | 0         | 1         | 1         | 1         | 1         | 6         | 0         | 3         | 2         | 0         | 0         | 1         | 33  |
| 04:00        | 11    | 0        | 1         | 1         | 0         | 0         | 2         | 4         | 0         | 1         | 2         | 0         | 0         | 0         | 30  |
| 05:00        | 13    | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 5         | 3         | 4         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 31  |
| 06:00        | 33    | 0        | 0         | 0         | 2         | 3         | 5         | 6         | 3         | 6         | 4         | 1         | 3         | 0         | 32  |
| 07:00        | 59    | 0        | 0         | 1         | 0         | 1         | 5         | 17        | 7         | 20        | 3         | 4         | 1         | 0         | 33  |
| 08:00        | 92    | 3        | 0         | 2         | 2         | 5         | 8         | 15        | 20        | 18        | 11        | 3         | 2         | 3         | 33  |
| 09:00        | 150   | 0        | 0         | 1         | 1         | 6         | 19        | 29        | 37        | 27        | 12        | 14        | 4         | 0         | 33  |
| 10:00        | 167   | 1        | 0         | 1         | 4         | 2         | 18        | 33        | 39        | 28        | 21        | 14        | 1         | 5         | 34  |
| 11:00        | 194   | 1        | 0         | 1         | 3         | 13        | 35        | 30        | 47        | 37        | 18        | 3         | 4         | 2         | 32  |
| 12:PM        | 175   | 2        | 2         | 2         | 8         | 18        | 47        | 47        | 28        | 9         | 6         | 2         | 1         | 3         | 30  |
| 01:00        | 214   | 0        | 0         | 1         | 11        | 11        | 35        | 49        | 55        | 25        | 8         | 10        | 3         | 6         | 32  |
| 02:00        | 162   | 1        | 0         | 1         | 1         | 8         | 19        | 26        | 50        | 23        | 15        | 11        | 3         | 4         | 33  |
| 03:00        | 205   | 1        | 3         | 0         | 3         | 4         | 28        | 48        | 51        | 35        | 14        | 7         | 4         | 7         | 33  |
| 04:00        | 207   | 1        | 0         | 1         | 3         | 5         | 15        | 38        | 63        | 39        | 21        | 13        | 4         | 4         | 33  |
| 05:00        | 185   | 1        | 0         | 3         | 5         | 5         | 20        | 35        | 51        | 33        | 18        | 7         | 4         | 3         | 33  |
| 06:00        | 175   | 0        | 0         | 1         | 3         | 6         | 29        | 36        | 44        | 26        | 12        | 8         | 5         | 5         | 33  |
| 07:00        | 129   | 1        | 0         | 2         | 5         | 10        | 20        | 26        | 33        | 19        | 10        | 1         | 1         | 1         | 31  |
| 08:00        | 113   | 0        | 1         | 4         | 3         | 12        | 16        | 20        | 28        | 13        | 5         | 3         | 4         | 4         | 32  |
| 09:00        | 104   | 0        | 2         | 3         | 2         | 10        | 32        | 15        | 18        | 10        | 6         | 3         | 3         | 0         | 31  |
| 10:00        | 145   | 0        | 1         | 7         | 12        | 27        | 34        | 27        | 20        | 11        | 3         | 1         | 1         | 1         | 29  |
| 11:00        | 71    | 0        | 0         | 1         | 4         | 4         | 13        | 19        | 15        | 8         | 2         | 2         | 1         | 2         | 32  |
| Daily Totals | 2,745 | 13       | 11        | 39        | 76        | 160       | 436       | 550       | 632       | 407       | 207       | 111       | 50        | 53        | 32  |

|                  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Percent of Total | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 5.8 | 15.9 | 20.0 | 23.0 | 14.8 | 7.5 | 4.0 | 1.8 | 1.9 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 27.7 | 28.5 | 32.3 | 36.1 | 37.4 |

10 MPH Pace Speed : 28 - 38  
Number in pace : 2,232  
% in pace : **81.3**

|                |          |        |        |
|----------------|----------|--------|--------|
| Speed Exceeded | : 20 MPH | 30 MPH | 40 MPH |
| Percentage     | : 99.5   | 73.2   | 3.8    |
| Totals         | : 2,732  | 2,010  | 103    |

# City of Shoreline

Public Works  
17544 Midvale Ave N

Location : 5 Ave NE

Cross-St : N 172 St

Site:

Date: 04/24/05

Direction : s/o

Direction: NB

| Begin Time       | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM            | 41    | 1        | 1         | 0         | 4         | 4         | 11        | 7         | 5         | 7         | 1         | 0         | 0         | 0         | 29  |
| 01:00            | 62    | 0        | 1         | 0         | 3         | 6         | 8         | 12        | 20        | 6         | 3         | 1         | 1         | 1         | 32  |
| 02:00            | 22    | 0        | 0         | 0         | 1         | 1         | 3         | 4         | 7         | 2         | 3         | 1         | 0         | 0         | 32  |
| 03:00            | 9     | 0        | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 1         | 1         | 2         | 2         | 0         | 1         | 0         | 33  |
| 04:00            | 8     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 2         | 2         | 3         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 32  |
| 05:00            | 5     | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 32  |
| 06:00            | 29    | 0        | 0         | 1         | 1         | 2         | 5         | 3         | 8         | 3         | 2         | 2         | 2         | 0         | 32  |
| 07:00            | 42    | 0        | 1         | 1         | 0         | 3         | 4         | 6         | 10        | 8         | 6         | 2         | 1         | 0         | 32  |
| 08:00            | 69    | 1        | 0         | 0         | 2         | 4         | 2         | 11        | 17        | 17        | 9         | 6         | 0         | 0         | 33  |
| 09:00            | 92    | 1        | 0         | 2         | 0         | 4         | 9         | 18        | 18        | 20        | 12        | 4         | 3         | 1         | 33  |
| 10:00            | 155   | 1        | 0         | 2         | 2         | 5         | 19        | 33        | 38        | 15        | 22        | 10        | 6         | 2         | 33  |
| 11:00            | 149   | 2        | 0         | 0         | 6         | 10        | 17        | 25        | 39        | 24        | 10        | 8         | 3         | 5         | 33  |
| 12:PM            | 169   | 2        | 0         | 1         | 1         | 7         | 28        | 36        | 46        | 26        | 11        | 7         | 2         | 2         | 32  |
| 01:00            | 175   | 0        | 1         | 1         | 3         | 7         | 19        | 37        | 38        | 29        | 18        | 13        | 3         | 6         | 34  |
| 02:00            | 204   | 1        | 0         | 3         | 4         | 8         | 20        | 39        | 44        | 41        | 28        | 11        | 3         | 2         | 33  |
| 03:00            | 237   | 1        | 0         | 1         | 4         | 13        | 40        | 54        | 64        | 28        | 20        | 10        | 1         | 1         | 32  |
| 04:00            | 220   | 0        | 1         | 2         | 6         | 21        | 25        | 51        | 57        | 25        | 19        | 5         | 3         | 5         | 32  |
| 05:00            | 173   | 2        | 0         | 4         | 2         | 2         | 20        | 33        | 42        | 29        | 19        | 12        | 4         | 4         | 33  |
| 06:00            | 158   | 0        | 0         | 2         | 3         | 8         | 21        | 32        | 31        | 35        | 13        | 8         | 2         | 3         | 33  |
| 07:00            | 120   | 0        | 1         | 1         | 3         | 5         | 14        | 26        | 27        | 24        | 9         | 4         | 1         | 5         | 34  |
| 08:00            | 116   | 0        | 0         | 1         | 6         | 6         | 13        | 25        | 30        | 18        | 10        | 3         | 3         | 1         | 32  |
| 09:00            | 124   | 0        | 0         | 0         | 4         | 17        | 23        | 25        | 23        | 16        | 9         | 1         | 4         | 2         | 32  |
| 10:00            | 63    | 0        | 0         | 1         | 8         | 9         | 12        | 8         | 9         | 6         | 6         | 2         | 2         | 0         | 30  |
| 11:00            | 34    | 0        | 0         | 0         | 0         | 2         | 5         | 11        | 7         | 5         | 1         | 1         | 2         | 0         | 32  |
| Daily Totals     | 2,476 | 12       | 6         | 23        | 64        | 145       | 322       | 500       | 584       | 386       | 235       | 112       | 47        | 40        | 33  |
| Percent of Total |       | 0.5      | 0.2       | 0.9       | 2.6       | 5.9       | 13.0      | 20.2      | 23.6      | 15.6      | 9.5       | 4.5       | 1.9       | 1.6       |     |

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 28.0 | 28.8 | 32.6 | 36.5 | 37.6 |

10 MPH Pace Speed : 28 - 38  
Number in pace : 2,027  
% in pace : **81.9**

Speed Exceeded : **20 MPH** **30 MPH** **40 MPH**  
Percentage : 99.5 76.9 3.5  
Totals : 2,464 1,904 87

# City of Shoreline

Public Works  
17544 Midvale Ave N

Location : 5 Ave NE

Cross-St : N 172 St

Site:

Date: 04/25/05

Direction : s/o

Direction: NB

| Begin Time       | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM            | 20    | 1        | 0         | 0         | 3         | 2         | 3         | 2         | 4         | 4         | 0         | 0         | 1         | 0         | 30  |
| 01:00            | 11    | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 2         | 6         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 30  |
| 02:00            | 8     | 0        | 0         | 1         | 0         | 0         | 3         | 1         | 0         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 30  |
| 03:00            | 8     | 0        | 1         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 4         | 1         | 0         | 0         | 32  |
| 04:00            | 12    | 0        | 1         | 0         | 1         | 0         | 1         | 1         | 3         | 2         | 1         | 2         | 0         | 0         | 32  |
| 05:00            | 30    | 0        | 0         | 0         | 1         | 1         | 4         | 4         | 8         | 2         | 5         | 2         | 1         | 2         | 35  |
| 06:00            | 59    | 0        | 0         | 0         | 3         | 4         | 10        | 6         | 11        | 11        | 7         | 4         | 3         | 0         | 33  |
| 07:00            | 115   | 0        | 0         | 1         | 1         | 4         | 18        | 21        | 27        | 14        | 11        | 9         | 4         | 5         | 34  |
| 08:00            | 113   | 0        | 1         | 0         | 3         | 2         | 14        | 15        | 30        | 22        | 10        | 10        | 1         | 5         | 34  |
| 09:00            | 125   | 0        | 0         | 0         | 1         | 6         | 18        | 40        | 21        | 18        | 9         | 7         | 5         | 0         | 32  |
| 10:00            | 128   | 3        | 2         | 0         | 3         | 6         | 11        | 20        | 39        | 20        | 10        | 7         | 5         | 2         | 33  |
| 11:00            | 183   | 2        | 0         | 3         | 2         | 8         | 21        | 34        | 44        | 24        | 24        | 12        | 5         | 4         | 33  |
| 12:PM            | 160   | 0        | 0         | 0         | 2         | 7         | 19        | 29        | 50        | 27        | 9         | 13        | 2         | 2         | 33  |
| 01:00            | 218   | 2        | 1         | 0         | 5         | 10        | 29        | 43        | 62        | 36        | 19        | 5         | 4         | 2         | 32  |
| 02:00            | 179   | 1        | 2         | 3         | 2         | 6         | 22        | 20        | 45        | 38        | 21        | 12        | 5         | 2         | 33  |
| 03:00            | 392   | 2        | 0         | 3         | 7         | 8         | 34        | 79        | 114       | 81        | 38        | 17        | 7         | 2         | 33  |
| 04:00            | 528   | 1        | 0         | 1         | 0         | 13        | 60        | 96        | 134       | 126       | 55        | 27        | 6         | 9         | 33  |
| 05:00            | 564   | 1        | 0         | 1         | 7         | 9         | 48        | 118       | 162       | 117       | 70        | 23        | 4         | 4         | 33  |
| 06:00            | 427   | 1        | 1         | 7         | 3         | 13        | 46        | 85        | 110       | 87        | 42        | 20        | 7         | 5         | 33  |
| 07:00            | 152   | 0        | 1         | 0         | 0         | 9         | 27        | 31        | 33        | 22        | 11        | 6         | 7         | 5         | 33  |
| 08:00            | 113   | 1        | 1         | 0         | 1         | 3         | 22        | 24        | 34        | 15        | 3         | 3         | 4         | 2         | 32  |
| 09:00            | 82    | 0        | 0         | 1         | 1         | 6         | 12        | 16        | 21        | 9         | 13        | 1         | 1         | 1         | 32  |
| 10:00            | 84    | 0        | 1         | 1         | 4         | 7         | 24        | 18        | 15        | 9         | 2         | 2         | 1         | 0         | 30  |
| 11:00            | 41    | 0        | 0         | 0         | 3         | 3         | 8         | 6         | 8         | 7         | 5         | 1         | 0         | 0         | 31  |
| Daily Totals     | 3,752 | 15       | 12        | 23        | 53        | 128       | 457       | 715       | 976       | 694       | 370       | 184       | 73        | 52        | 33  |
| Percent of Total |       | 0.4      | 0.3       | 0.6       | 1.4       | 3.4       | 12.2      | 19.1      | 26.0      | 18.5      | 9.9       | 4.9       | 1.9       | 1.4       |     |

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 28.6 | 29.5 | 33.0 | 36.6 | 37.6 |

10 MPH Pace Speed : 28 - 38  
Number in pace : 3,212  
% in pace : **85.6**

Speed Exceeded : **20 MPH**      **30 MPH**      **40 MPH**  
Percentage : 99.6      81.7      3.3  
Totals : 3,737      3,064      125

# City of Shoreline

Public Works  
17544 Midvale Ave N

Location : 5 Ave NE

Cross-St : N 172 St

Site:

Date: 04/26/05

Direction : s/o

Direction: NB

| Begin Time       | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM            | 16    | 0        | 1         | 0         | 0         | 0         | 2         | 5         | 3         | 0         | 3         | 1         | 1         | 0         | 32  |
| 01:00            | 33    | 0        | 0         | 1         | 1         | 4         | 7         | 5         | 8         | 2         | 2         | 2         | 0         | 1         | 32  |
| 02:00            | 16    | 1        | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 1         | 3         | 1         | 4         | 3         | 0         | 1         | 35  |
| 03:00            | 12    | 0        | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 4         | 1         | 2         | 2         | 1         | 0         | 34  |
| 04:00            | 11    | 0        | 0         | 0         | 2         | 0         | 1         | 2         | 1         | 2         | 3         | 0         | 0         | 0         | 32  |
| 05:00            | 30    | 0        | 1         | 1         | 2         | 1         | 3         | 3         | 6         | 6         | 2         | 3         | 2         | 0         | 32  |
| 06:00            | 69    | 0        | 0         | 1         | 2         | 1         | 5         | 9         | 14        | 12        | 8         | 11        | 1         | 5         | 36  |
| 07:00            | 126   | 1        | 0         | 2         | 3         | 3         | 15        | 19        | 29        | 20        | 25        | 8         | 1         | 0         | 33  |
| 08:00            | 131   | 1        | 1         | 2         | 4         | 4         | 21        | 25        | 30        | 18        | 9         | 9         | 4         | 3         | 33  |
| 09:00            | 156   | 0        | 1         | 5         | 2         | 2         | 26        | 36        | 32        | 21        | 14        | 7         | 8         | 2         | 33  |
| 10:00            | 153   | 3        | 1         | 1         | 5         | 1         | 23        | 34        | 30        | 21        | 14        | 13        | 3         | 4         | 33  |
| 11:00            | 154   | 3        | 2         | 2         | 3         | 10        | 19        | 34        | 33        | 29        | 14        | 3         | 1         | 1         | 31  |
| 12:PM            | 147   | 0        | 0         | 2         | 4         | 6         | 20        | 35        | 40        | 18        | 14        | 4         | 2         | 2         | 32  |
| 01:00            | 159   | 1        | 1         | 0         | 1         | 10        | 22        | 30        | 32        | 29        | 15        | 11        | 3         | 4         | 33  |
| 02:00            | 180   | 1        | 0         | 2         | 5         | 11        | 33        | 27        | 44        | 29        | 13        | 6         | 4         | 5         | 33  |
| 03:00            | 323   | 1        | 2         | 1         | 6         | 10        | 33        | 72        | 84        | 63        | 25        | 13        | 7         | 6         | 33  |
| 04:00            | 501   | 1        | 1         | 8         | 2         | 8         | 35        | 94        | 147       | 111       | 63        | 21        | 7         | 3         | 33  |
| 05:00            | 557   | 2        | 0         | 2         | 8         | 15        | 65        | 97        | 160       | 100       | 50        | 38        | 13        | 7         | 33  |
| 06:00            | 401   | 2        | 1         | 0         | 2         | 11        | 47        | 80        | 112       | 67        | 46        | 15        | 11        | 7         | 33  |
| 07:00            | 164   | 3        | 1         | 0         | 1         | 8         | 19        | 34        | 32        | 40        | 13        | 6         | 5         | 2         | 33  |
| 08:00            | 115   | 0        | 1         | 3         | 4         | 6         | 18        | 26        | 20        | 19        | 7         | 7         | 2         | 2         | 32  |
| 09:00            | 89    | 0        | 0         | 2         | 3         | 7         | 25        | 23        | 15        | 7         | 1         | 3         | 0         | 3         | 32  |
| 10:00            | 71    | 1        | 2         | 4         | 3         | 10        | 8         | 11        | 13        | 9         | 5         | 4         | 0         | 1         | 31  |
| 11:00            | 49    | 0        | 0         | 0         | 4         | 3         | 5         | 11        | 14        | 6         | 3         | 2         | 0         | 1         | 32  |
| Daily Totals     | 3,663 | 21       | 16        | 40        | 68        | 131       | 454       | 713       | 906       | 631       | 355       | 192       | 76        | 60        | 33  |
| Percent of Total |       | 0.6      | 0.4       | 1.1       | 1.9       | 3.6       | 12.4      | 19.5      | 24.7      | 17.2      | 9.7       | 5.2       | 2.1       | 1.6       |     |

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 28.4 | 29.2 | 32.9 | 36.8 | 37.8 |

10 MPH Pace Speed : 28 - 38  
Number in pace : 3,059  
% in pace : 83.5

Speed Exceeded : 20 MPH 30 MPH 40 MPH  
Percentage : 99.4 80.1 3.7  
Totals : 3,642 2,933 136

# City of Shoreline

Public Works  
17544 Midvale Ave N

Location : 5 Ave NE

Cross-St : N 172 St

Site:

Date: 04/27/05

Direction : s/o

Direction: NB

| Begin Time | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM      | 16    | 1        | 0         | 0         | 0         | 1         | 2         | 1         | 5         | 5         | 1         | 0         | 0         | 0         | 31  |
| 01:00      | 8     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 4         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 32  |
| 02:00      | 3     | 0        | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 30  |
| 03:00      | 13    | 0        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 3         | 1         | 1         | 1         | 2         | 0         | 0         | 30  |
| 04:00      | 10    | 0        | 0         | 1         | 0         | 0         | 3         | 3         | 2         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 30  |
| 05:00      | 32    | 0        | 0         | 0         | 2         | 5         | 4         | 3         | 6         | 4         | 3         | 2         | 1         | 2         | 34  |
| 06:00      | 60    | 2        | 0         | 1         | 1         | 3         | 6         | 9         | 20        | 4         | 6         | 6         | 0         | 2         | 33  |
| 07:00      | 116   | 0        | 0         | 3         | 0         | 8         | 12        | 22        | 18        | 24        | 12        | 8         | 7         | 2         | 33  |
| 08:00      | 112   | 2        | 0         | 0         | 3         | 5         | 25        | 25        | 22        | 16        | 4         | 5         | 4         | 1         | 32  |
| 09:00      | 134   | 0        | 2         | 1         | 4         | 4         | 23        | 21        | 33        | 29        | 11        | 4         | 1         | 1         | 32  |
| 10:00      | 149   | 2        | 0         | 0         | 4         | 4         | 27        | 14        | 41        | 26        | 19        | 4         | 7         | 1         | 33  |
| 11:00      | 130   | 1        | 0         | 0         | 5         | 8         | 15        | 34        | 32        | 16        | 6         | 7         | 3         | 3         | 32  |
| 12:PM      | 148   | 1        | 0         | 3         | 4         | 6         | 10        | 32        | 39        | 24        | 11        | 6         | 4         | 8         | 34  |
| 01:00      | 146   | 2        | 0         | 0         | 1         | 11        | 15        | 21        | 39        | 24        | 13        | 12        | 6         | 2         | 33  |
| 02:00      | 178   | 0        | 0         | 3         | 3         | 6         | 23        | 38        | 42        | 27        | 19        | 7         | 4         | 6         | 33  |
| 03:00      | 424   | 0        | 0         | 1         | 3         | 22        | 47        | 98        | 97        | 87        | 38        | 19        | 5         | 7         | 33  |
| 04:00      | 553   | 1        | 1         | 3         | 15        | 20        | 43        | 93        | 174       | 106       | 45        | 36        | 7         | 9         | 33  |
| 05:00      | 574   | 1        | 3         | 1         | 12        | 21        | 76        | 113       | 138       | 120       | 52        | 21        | 10        | 6         | 33  |
| 06:00      | 510   | 1        | 0         | 1         | 5         | 22        | 63        | 138       | 136       | 73        | 35        | 23        | 7         | 6         | 32  |
| 07:00      | 256   | 0        | 1         | 0         | 2         | 11        | 35        | 60        | 54        | 35        | 31        | 15        | 6         | 6         | 33  |
| 08:00      | 135   | 0        | 2         | 1         | 3         | 13        | 23        | 28        | 26        | 23        | 9         | 2         | 4         | 1         | 32  |
| 09:00      | 104   | 2        | 1         | 3         | 9         | 7         | 21        | 21        | 23        | 13        | 1         | 2         | 0         | 1         | 30  |
| 10:00      | 74    | 0        | 0         | 1         | 6         | 10        | 11        | 11        | 19        | 9         | 5         | 1         | 1         | 0         | 31  |
| 11:00      | 44    | 0        | 0         | 0         | 2         | 3         | 3         | 13        | 6         | 7         | 6         | 1         | 1         | 2         | 34  |
| Daily      | 3,929 | 16       | 11        | 24        | 86        | 191       | 489       | 802       | 978       | 675       | 329       | 184       | 78        | 66        | 33  |

Totals

|                  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Percent of Total | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 4.9 | 12.4 | 20.4 | 24.9 | 17.2 | 8.4 | 4.7 | 2.0 | 1.7 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 28.3 | 29.1 | 32.7 | 36.4 | 37.6 |

10 MPH Pace Speed : 28 - 38

Number in pace : 3,273

% in pace : 83.3

|                |          |        |        |
|----------------|----------|--------|--------|
| Speed Exceeded | : 20 MPH | 30 MPH | 40 MPH |
| Percentage     | : 99.6   | 79.2   | 3.7    |
| Totals         | : 3,913  | 3,112  | 144    |

# City of Shoreline

Public Works

17544 Midvale Ave N

Location : 5 Ave NE

Cross-St : N 172 St

Site:

Date: 04/28/05

Direction : s/o

Direction: NB

| Begin Time | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM      | 19    | 1        | 2         | 1         | 0         | 1         | 1         | 3         | 5         | 2         | 2         | 1         | 0         | 0         | 30  |
| 01:00      | 10    | 0        | 0         | 0         | 2         | 1         | 1         | 0         | 2         | 2         | 1         | 1         | 0         | 0         | 31  |
| 02:00      | 7     | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         | 2         | 1         | 0         | 2         | *   |
| 03:00      | 13    | 0        | 2         | 0         | 1         | 0         | 1         | 3         | 1         | 3         | 0         | 2         | 0         | 0         | 31  |
| 04:00      | 13    | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 3         | 2         | 4         | 2         | 1         | 0         | 0         | 33  |
| 05:00      | 28    | 0        | 0         | 1         | 2         | 1         | 1         | 2         | 10        | 6         | 2         | 1         | 2         | 0         | 33  |
| 06:00      | 70    | 1        | 1         | 1         | 0         | 0         | 6         | 11        | 16        | 11        | 12        | 3         | 4         | 4         | 35  |
| 07:00      | 102   | 0        | 0         | 2         | 1         | 2         | 10        | 18        | 23        | 19        | 11        | 9         | 2         | 5         | 35  |
| 08:00      | 129   | 4        | 0         | 0         | 6         | 3         | 21        | 22        | 30        | 20        | 12        | 6         | 3         | 2         | 32  |
| 09:00      | 122   | 0        | 0         | 2         | 0         | 4         | 13        | 28        | 33        | 19        | 10        | 10        | 3         | 0         | 33  |
| 10:00      | 123   | 1        | 1         | 2         | 4         | 12        | 11        | 29        | 34        | 12        | 5         | 7         | 2         | 3         | 32  |
| 11:00      | 138   | 0        | 0         | 0         | 1         | 1         | 23        | 20        | 36        | 28        | 7         | 12        | 4         | 6         | 34  |
| 12:PM      | 131   | 1        | 1         | 1         | 6         | 4         | 11        | 33        | 29        | 19        | 15        | 7         | 3         | 1         | 32  |
| 01:00      | 151   | 2        | 1         | 1         | 4         | 5         | 20        | 23        | 36        | 24        | 15        | 11        | 4         | 5         | 33  |
| 02:00      | 157   | 1        | 0         | 0         | 3         | 12        | 32        | 29        | 37        | 23        | 8         | 4         | 3         | 5         | 33  |
| 03:00      | 410   | 1        | 0         | 3         | 8         | 17        | 43        | 65        | 123       | 87        | 38        | 16        | 4         | 5         | 33  |
| 04:00      | 503   | 0        | 0         | 2         | 7         | 9         | 61        | 114       | 125       | 105       | 48        | 19        | 4         | 9         | 33  |
| 05:00      | 558   | 0        | 1         | 4         | 9         | 12        | 60        | 98        | 158       | 118       | 61        | 25        | 5         | 7         | 33  |
| 06:00      | 469   | 1        | 0         | 2         | 6         | 20        | 54        | 72        | 141       | 96        | 41        | 24        | 6         | 6         | 33  |
| 07:00      | 185   | 3        | 0         | 1         | 3         | 10        | 27        | 43        | 39        | 31        | 17        | 4         | 2         | 5         | 33  |
| 08:00      | 120   | 1        | 0         | 2         | 5         | 7         | 16        | 27        | 27        | 17        | 10        | 4         | 2         | 2         | 32  |
| 09:00      | 90    | 0        | 0         | 0         | 2         | 8         | 22        | 24        | 11        | 6         | 10        | 1         | 2         | 4         | 33  |
| 10:00      | 80    | 1        | 1         | 2         | 2         | 13        | 16        | 17        | 12        | 7         | 4         | 3         | 1         | 1         | 31  |
| 11:00      | 54    | 0        | 0         | 1         | 2         | 5         | 8         | 9         | 11        | 10        | 6         | 0         | 2         | 0         | 32  |
| Daily      | 3,682 | 18       | 10        | 28        | 74        | 149       | 458       | 693       | 941       | 670       | 339       | 172       | 58        | 72        | 33  |

Totals

|                  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Percent of Total | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 4.0 | 12.4 | 18.8 | 25.6 | 18.2 | 9.2 | 4.7 | 1.6 | 2.0 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 28.4 | 29.2 | 32.9 | 36.5 | 37.6 |

10 MPH Pace Speed : 28 - 38

Number in pace : 3,101

% in pace : **84.2**

|                |          |        |        |
|----------------|----------|--------|--------|
| Speed Exceeded | : 20 MPH | 30 MPH | 40 MPH |
| Percentage     | : 99.5   | 80.0   | 3.5    |
| Totals         | : 3,664  | 2,945  | 130    |

# City of Shoreline

Public Works

17544 Midvale Ave N

Location : 5 Ave NE

Cross-St : N 172 St

Site:

Date: 04/29/05

Direction : s/o

Direction: NB

| Begin Time       | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM            | 19    | 1        | 0         | 1         | 1         | 1         | 1         | 7         | 1         | 3         | 1         | 1         | 1         | 0         | 30  |
| 01:00            | 18    | 1        | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 7         | 0         | 1         | 3         | 1         | 0         | 1         | 32  |
| 02:00            | 7     | 1        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 2         | 2         | 0         | 0         | 0         | 1         | 35  |
| 03:00            | 14    | 0        | 1         | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 5         | 1         | 2         | 1         | 0         | 0         | 31  |
| 04:00            | 12    | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5         | 3         | 3         | 1         | 0         | 0         | 34  |
| 05:00            | 27    | 0        | 0         | 1         | 1         | 2         | 4         | 5         | 4         | 0         | 3         | 4         | 2         | 1         | 34  |
| 06:00            | 63    | 0        | 0         | 1         | 0         | 4         | 6         | 14        | 15        | 12        | 2         | 6         | 1         | 2         | 34  |
| 07:00            | 118   | 1        | 0         | 2         | 3         | 9         | 21        | 27        | 20        | 11        | 12        | 5         | 5         | 2         | 32  |
| 08:00            | 130   | 0        | 1         | 2         | 4         | 8         | 16        | 23        | 30        | 23        | 10        | 9         | 1         | 3         | 33  |
| 09:00            | 148   | 1        | 1         | 1         | 4         | 4         | 22        | 27        | 38        | 21        | 12        | 9         | 2         | 6         | 33  |
| 10:00            | 148   | 2        | 0         | 1         | 5         | 14        | 22        | 37        | 29        | 19        | 9         | 4         | 4         | 2         | 32  |
| 11:00            | 136   | 1        | 1         | 2         | 3         | 6         | 23        | 29        | 31        | 17        | 10        | 5         | 5         | 3         | 32  |
| 12:PM            | 163   | 2        | 0         | 2         | 7         | 5         | 14        | 25        | 50        | 34        | 13        | 7         | 1         | 3         | 33  |
| 01:00            | 158   | 1        | 0         | 2         | 7         | 8         | 26        | 23        | 25        | 35        | 12        | 8         | 7         | 4         | 33  |
| 02:00            | 233   | 2        | 1         | 2         | 5         | 12        | 36        | 49        | 64        | 37        | 14        | 7         | 2         | 2         | 32  |
| 03:00            | 489   | 0        | 3         | 4         | 10        | 26        | 68        | 103       | 141       | 68        | 36        | 15        | 6         | 9         | 32  |
| 04:00            | 566   | 0        | 0         | 4         | 13        | 30        | 91        | 123       | 156       | 91        | 36        | 12        | 6         | 4         | 32  |
| 05:00            | 587   | 0        | 2         | 2         | 9         | 23        | 74        | 142       | 153       | 107       | 45        | 17        | 7         | 6         | 32  |
| 06:00            | 505   | 1        | 0         | 7         | 6         | 27        | 69        | 100       | 136       | 92        | 37        | 17        | 4         | 9         | 33  |
| 07:00            | 348   | 0        | 1         | 0         | 4         | 18        | 40        | 66        | 93        | 69        | 36        | 12        | 5         | 4         | 33  |
| 08:00            | 105   | 2        | 0         | 0         | 3         | 8         | 19        | 16        | 29        | 14        | 7         | 3         | 2         | 2         | 32  |
| 09:00            | 149   | 0        | 0         | 5         | 8         | 24        | 32        | 32        | 35        | 6         | 5         | 2         | 0         | 0         | 30  |
| 10:00            | 154   | 0        | 0         | 2         | 11        | 21        | 46        | 27        | 22        | 18        | 4         | 2         | 1         | 0         | 30  |
| 11:00            | 58    | 0        | 0         | 3         | 1         | 4         | 20        | 10        | 18        | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 30  |
| Daily Totals     | 4,355 | 16       | 12        | 46        | 106       | 255       | 652       | 894       | 1,102     | 685       | 312       | 149       | 62        | 64        | 32  |
| Percent of Total |       | 0.4      | 0.3       | 1.1       | 2.4       | 5.9       | 15.0      | 20.5      | 25.3      | 15.7      | 7.2       | 3.4       | 1.4       | 1.5       |     |

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 28.0 | 28.7 | 32.4 | 35.8 | 37.0 |

10 MPH Pace Speed : 28 - 38  
Number in pace : 3,645  
% in pace : 83.7

|                |          |        |        |
|----------------|----------|--------|--------|
| Speed Exceeded | : 20 MPH | 30 MPH | 40 MPH |
| Percentage     | : 99.6   | 75.0   | 2.9    |
| Totals         | : 4,339  | 3,268  | 126    |

# City of Shoreline

Public Works  
17544 Midvale Ave N

Location : 5 Ave NE

Cross-St : N 172 St

Site:

Date: 04/30/05

Direction : s/o

Direction: NB

| Begin Time       | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM            | 28    | 1        | 0         | 0         | 0         | 3         | 4         | 6         | 5         | 5         | 1         | 1         | 1         | 1         | 32  |
| 01:00            | 50    | 0        | 0         | 0         | 2         | 1         | 8         | 6         | 15        | 8         | 7         | 1         | 1         | 1         | 33  |
| 02:00            | 16    | 0        | 0         | 1         | 2         | 0         | 3         | 2         | 3         | 4         | 0         | 0         | 1         | 0         | 31  |
| 03:00            | 12    | 0        | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         | 3         | 3         | 1         | 1         | 2         | 0         | 0         | 32  |
| 04:00            | 19    | 0        | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 6         | 4         | 1         | 4         | 1         | 1         | 1         | 35  |
| 05:00            | 11    | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 5         | 2         | 1         | 1         | 0         | 1         | 0         | 32  |
| 06:00            | 29    | 1        | 0         | 0         | 0         | 2         | 2         | 6         | 7         | 1         | 5         | 1         | 2         | 2         | 35  |
| 07:00            | 63    | 0        | 0         | 0         | 1         | 2         | 9         | 18        | 11        | 6         | 7         | 6         | 2         | 1         | 33  |
| 08:00            | 115   | 1        | 0         | 0         | 3         | 4         | 14        | 23        | 26        | 22        | 10        | 9         | 1         | 2         | 33  |
| 09:00            | 122   | 0        | 0         | 0         | 1         | 2         | 20        | 25        | 26        | 28        | 9         | 5         | 4         | 2         | 33  |
| 10:00            | 172   | 1        | 2         | 4         | 4         | 11        | 28        | 32        | 39        | 29        | 13        | 5         | 0         | 4         | 32  |
| 11:00            | 197   | 0        | 1         | 3         | 5         | 6         | 25        | 46        | 49        | 31        | 15        | 14        | 1         | 1         | 32  |
| 12:PM            | 188   | 2        | 1         | 1         | 3         | 12        | 26        | 33        | 46        | 28        | 18        | 5         | 6         | 7         | 33  |
| 01:00            | 217   | 0        | 1         | 0         | 3         | 9         | 28        | 46        | 55        | 41        | 15        | 10        | 8         | 1         | 33  |
| 02:00            | 264   | 0        | 0         | 0         | 3         | 10        | 44        | 63        | 70        | 46        | 18        | 3         | 2         | 5         | 33  |
| 03:00            | 453   | 1        | 1         | 3         | 6         | 17        | 40        | 100       | 135       | 81        | 36        | 18        | 5         | 10        | 33  |
| 04:00            | 211   | 0        | 2         | 0         | 6         | 9         | 31        | 42        | 48        | 34        | 17        | 7         | 8         | 7         | 33  |
| 05:00            | 188   | 0        | 0         | 0         | 2         | 11        | 27        | 31        | 42        | 30        | 21        | 17        | 5         | 2         | 33  |
| 06:00            | 151   | 1        | 0         | 2         | 5         | 4         | 14        | 33        | 43        | 27        | 13        | 5         | 2         | 2         | 33  |
| 07:00            | 149   | 0        | 1         | 1         | 8         | 18        | 22        | 30        | 30        | 15        | 11        | 7         | 0         | 6         | 33  |
| 08:00            | 95    | 0        | 0         | 0         | 4         | 3         | 18        | 20        | 22        | 11        | 8         | 5         | 3         | 1         | 32  |
| 09:00            | 143   | 0        | 0         | 5         | 3         | 26        | 28        | 34        | 24        | 12        | 5         | 2         | 1         | 3         | 31  |
| 10:00            | 122   | 0        | 1         | 2         | 7         | 27        | 16        | 30        | 26        | 8         | 3         | 1         | 1         | 0         | 30  |
| 11:00            | 76    | 0        | 0         | 0         | 2         | 6         | 20        | 20        | 17        | 5         | 1         | 3         | 2         | 0         | 31  |
| Daily Totals     | 3,091 | 8        | 11        | 22        | 71        | 184       | 428       | 660       | 748       | 475       | 239       | 128       | 58        | 59        | 33  |
| Percent of Total |       | 0.3      | 0.4       | 0.7       | 2.3       | 6.0       | 13.8      | 21.4      | 24.2      | 15.4      | 7.7       | 4.1       | 1.9       | 1.9       |     |

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 28.1 | 28.8 | 32.4 | 36.2 | 37.5 |

10 MPH Pace Speed : 28 - 38  
Number in pace : 2,550  
% in pace : **82.5**

Speed Exceeded : **20 MPH** **30 MPH** **40 MPH**  
Percentage : 99.7 76.6 3.8  
Totals : 3,083 2,367 117

# City of Shoreline

Public Works

17544 Midvale Ave N

Location : 5 Ave NE

Cross-St : N 172 St

Site:

Date: 05/01/05

Direction : s/o

Direction: NB

| Begin Time | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM      | 42    | 0        | 1         | 1         | 1         | 7         | 5         | 10        | 10        | 5         | 0         | 2         | 0         | 0         | 30  |
| 01:00      | 54    | 0        | 0         | 2         | 2         | 3         | 13        | 4         | 17        | 7         | 5         | 1         | 0         | 0         | 31  |
| 02:00      | 49    | 1        | 1         | 0         | 1         | 8         | 10        | 9         | 6         | 2         | 5         | 4         | 1         | 1         | 31  |
| 03:00      | 14    | 0        | 0         | 1         | 2         | 2         | 1         | 2         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 0         | 30  |
| 04:00      | 8     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 3         | 1         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         | 36  |
| 05:00      | 13    | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 2         | 4         | 2         | 2         | 1         | 0         | 0         | 33  |
| 06:00      | 18    | 0        | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 1         | 2         | 0         | 8         | 5         | 0         | 0         | 35  |
| 07:00      | 36    | 0        | 0         | 0         | 1         | 3         | 2         | 4         | 11        | 8         | 3         | 2         | 1         | 1         | 34  |
| 08:00      | 70    | 0        | 0         | 0         | 0         | 3         | 9         | 11        | 21        | 10        | 8         | 5         | 3         | 0         | 33  |
| 09:00      | 101   | 0        | 0         | 1         | 0         | 2         | 12        | 17        | 36        | 13        | 11        | 5         | 2         | 2         | 33  |
| 10:00      | 144   | 0        | 1         | 2         | 1         | 11        | 17        | 25        | 36        | 23        | 15        | 8         | 4         | 1         | 32  |
| 11:00      | 155   | 0        | 1         | 2         | 5         | 6         | 23        | 36        | 27        | 32        | 14        | 7         | 1         | 1         | 32  |
| 12:PM      | 187   | 0        | 0         | 0         | 3         | 11        | 24        | 44        | 43        | 31        | 13        | 11        | 4         | 3         | 33  |
| 01:00      | 216   | 2        | 1         | 5         | 2         | 10        | 33        | 42        | 63        | 27        | 18        | 7         | 2         | 4         | 32  |
| 02:00      | 190   | 1        | 0         | 3         | 8         | 10        | 30        | 31        | 48        | 28        | 13        | 9         | 2         | 7         | 33  |
| 03:00      | 207   | 1        | 1         | 3         | 5         | 9         | 24        | 45        | 52        | 43        | 13        | 6         | 1         | 4         | 32  |
| 04:00      | 207   | 1        | 0         | 4         | 6         | 12        | 24        | 44        | 50        | 39        | 15        | 9         | 2         | 1         | 32  |
| 05:00      | 172   | 2        | 0         | 2         | 2         | 10        | 25        | 33        | 38        | 27        | 15        | 11        | 4         | 3         | 33  |
| 06:00      | 132   | 1        | 0         | 0         | 3         | 7         | 10        | 28        | 29        | 29        | 13        | 7         | 3         | 2         | 33  |
| 07:00      | 121   | 0        | 0         | 4         | 4         | 12        | 23        | 26        | 22        | 14        | 4         | 10        | 2         | 0         | 31  |
| 08:00      | 101   | 0        | 0         | 0         | 2         | 9         | 17        | 24        | 18        | 16        | 6         | 4         | 2         | 3         | 33  |
| 09:00      | 100   | 0        | 0         | 1         | 7         | 7         | 16        | 23        | 19        | 11        | 9         | 3         | 1         | 3         | 32  |
| 10:00      | 66    | 0        | 0         | 2         | 0         | 8         | 15        | 10        | 10        | 11        | 5         | 2         | 1         | 2         | 32  |
| 11:00      | 48    | 1        | 0         | 0         | 1         | 3         | 8         | 6         | 12        | 10        | 6         | 0         | 1         | 0         | 32  |
| Daily      | 2,451 | 10       | 6         | 33        | 57        | 154       | 346       | 478       | 578       | 390       | 202       | 120       | 38        | 39        | 32  |

Totals

|                  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Percent of Total | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 6.3 | 14.1 | 19.5 | 23.6 | 15.9 | 8.2 | 4.9 | 1.6 | 1.6 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 27.8 | 28.6 | 32.5 | 36.3 | 37.5 |

10 MPH Pace Speed : 28 - 38

Number in pace : 1,994

% in pace : **81.4**

|                |          |        |        |
|----------------|----------|--------|--------|
| Speed Exceeded | : 20 MPH | 30 MPH | 40 MPH |
| Percentage     | : 99.6   | 75.3   | 3.1    |
| Totals         | : 2,441  | 1,845  | 77     |